
AKFCS Ebo Ntimu 2021

Fa Wo Ho Hye mu

Cori Nhwewemu

Mmaratoni Tweretoh Nsem (CORI) nhwewemu ye obi ase nhwewemu mu a wotaa ye ma obiara a ope se oye atuwohoakye adwuma no fa. Se wo wo nhyehye bi se wobeye atuwohoakye wo sukkuu yi mu esiane atirmpow biara a, te se WatchDOGS, mmoa a wode ma nnwoma adwabo, se wo beye obi a otenetene mmabun, etc..., yesre wo kahu Dely Hippert wo animu pono no ho. Eho behia se wode wo adansedi kaade a edi mu beka wo ho aba. Yeda wo ase se wode wo mmerere ye atuwohoakye!

PTO

Yema mmusua nyinaa akwaaba! Yerehwe kwan se yebehu mu nyinaa yie na yene mo agye yen ani afe wei. Yebeye yen PTO Nhyiamu a edi kan wo afe yi mu wo **Dwoada, Ahinime da a eto so nnan wo 6:30 p.m. wo Zoom**. Yewo anidaso se wobetumi abeka yen ho!

Nhyiamu dwumadibea: <https://akfcs.org.zoom.us/j/96641276466?pwd=cXdQa3cvQTNteGRVVjVjWnJURGFxZz09>

Nhyiamu ID noma: 966 4127 6466

Hokwan noma: 840276

Wope se wotie wo fon so a:

Bobo fr 1-929-205-6099

Nhyiamu ID noma: 966 4127 6466

Sukuu Panin Krataafa

Sukuu bosome a edi kan yi aye anigyesem ama yen asuafo! W'atumi anya wiem tebea a eye kama wo abonten de asepe won ho wo ahomegyeberere mu, aye klassikal nnwom konsete, na de eho hia paa ara no ne se w'asan ne won namfonom ne won atikyafo asan abehya mu bio. Mmusua no hyiaa won ho wo *Aduaba-abele wo Agoprana so*, na wasuaa nnooma bebre faa adekyere ho bere a na yereye yen *Sukuu a Yesan ko Anadwo* no.

Adekyere afiri aseɛ rekɔso dendenden wɔ yɛn sukuudan nyinaa mu. Asuafoɔ ayɛ wɔn mpɛnsɛnpɛnsɛnmu awie ara ne sa, a yɛde bɛhunu adeɛ biara a wɔnnya nsuaɛɛ na yɛakɔ yɛn anim. Afe wei yɛde yɛn adwene bɛsi ɔkwan a yɛbɛfa so ama asuafoɔ no abɔ wɔn ho mmɔden wɔ adesua mu ne yɛ mpɔtam yiedie so.

Yɛsrɛ wo hwɛ kwan sɛ wonsa bɛka nkrataa a yɛde bɛmane wo fie a deɛ asuafoɔ no resua wɔ nkontaa mu, ne dwumadie a w'ayɛ awie wɔ nnoɔma ɔresua nyinaa mu. Bisa asuafoɔ deɛ ɔresua ho asem wɔ abɔdeɛ mu nyansapɛ mu, anaa nnwoma bɛn na wɔrekan sukuu mu. Wɔmma kanee efie dwumadie no bio deɛ, nanso ɛsɛ sɛ asuafoɔ kɔ so ara kenkan anaa sɛ yɛkenkan kyere wɔn anadwo biara. Nsɛmfua a ne hu ɛnyɛ den ne nkonta a wɔbɛsua nso yɛhyɛ ho nkuran!

Berɛ biara Adesua

Kindagaaten

Bosome wei ayɛ anika paa ara berɛ yɛrema yɛn kindagaaten asuafoɔ foforoɔ no akwaaba! Yɛrebɔ mmɔden paa ara sɛ yɛbɛsua dwumadie nhyehyɛɛ afoforoɔ wɔ yɛn asukuudan mu ne n'abɔnten nyinaa. Yɛn ani gye sɛ yɛsua yɛn asuafoɔ yi ho nsem na yɛhu sɛ yɛn asuafoɔ no afiri aseɛ renya namfoɔ foforoɔ. Yɛrehyɛ aseɛ ayɛ adwuma wɔ ɔkwan a wɔbɛfa so akan nkontaahyɛdeɛ na w'ahyɛ no nso wɔ nkontaa mu. Wɔ ELA no, y'afiri aseɛ resua atwerɛdeɛ ne nsɛmfua a ne hu ɛnyɛ den; yɛresan nso reyɛ yɛn din a yɛbetwerɛ ho adwuma. Wɔ fekubɔ adesua mu no, y'asua mmara ho asem, ne adeɛ a yɛbɛ bu ne yɛn asɛdeɛ a yɛbɛyɛ wɔ sukuu mu ne efie. Yɛrehwɛ kwan sɛ yɛbɛsua adeɛ bebree wɔ abosome a ɛda yɛn anim yi!

Gyinapɛn 1

Sukuu afe yi nhyeasɛɛ ayɛ ahodwiri paa ara! Asuafoɔ a wɔwɔ gyinapɛn a ɛdi kan no nyinaa reyɛ adwumaden sɛ ɔbɛkwadare wɔ sukuudan mu dwumadie nhyehyɛɛ ne ahwehwɛdeɛ mu! Wɔ nkontaa mu no, yɛde adekan ntoasɔɔ kwanpa no reyɛ nkabom na y'afiri aseɛ resua mmɔho mmienu ne deɛ ɛbɛn mmɔho mmienu nkonta nansa yi ara! Wɔ ELA no, yɛreyɛ atwerɛdeɛ ne wɔn nnyegyɛɛ ho adwuma ne nsɛmfua a ne hu nyɛ den nso. Yeresan nso reyɛ adwumaden wɔ kasamu twerɛ a yɛde atwerɛdeɛ akɛsɛɛ a ɛfata ne agyinahyɛdeɛ twerɛ no ho! Wɔ fekubɔ adesua mu no yɛreka mpɔtam ho asem ne sɛ yɛka sɛ obi ka mpɔtam bi ho a deɛ ɛkyerɛ. Deɛ ɛtwa toɔ no, wɔ abɔdeɛ mu nyansapɛ mu no, yɛreka mmoa ne nnua ho asem na y'adua yɛn rae nsensan ne yɛn alfalfa mma no nansa yi ara! Yɛdɔ sɛ yɛhu ɔkwan a ɛrefa so nyini da biara no. Gyinapɛn a ɛdi kan ayɛ adwumaden!

Gyinapɛn 2

Ɛbɔ bosome yi ayɛ ahomka paa ara! Ɛyɛ anigye gye sɛ yɛrɛhyia asuafoɔ na yɛ hu wɔn sɛ wɔn anigye ho paa ara sɛ wɔbɛsua adeɛ. Wɔ nkontaa mu no, yɛresua nkabom ne ntefirim a ɛmmoro 20 ho adeɛ denam adwenem nkontaa kwanpa so. Wɔ ELA no, yɛreyɛ adwuma sɛnea yɛbɛkwadare wɔ blend ne graf a ɛbɔ ho mmienu mu, na afei nso yɛretwerɛ kasamu a yɛde agyinahyɛde a ɛfata twerɛ no. Wɔ fekubɔ adesua mu no, yɛresua akyerɛkyerɛkwan ho nsɛm. Sɛnea w'ankasa ahu no, asuafoɔ reyɛ aswymaden paa ara wɔ gyinapɛn 2!

Gyinapɛn 3

Gyinapɛn a ɛtɔ so mmiɛnsa mufoɔ ahyɛ sukuu afe yi ase wɔ kwan kɛsɛɛ so paa ara! Asuafoɔ no abɔ atenaseɛ wɔ wɔn sukuudan mu dwumadie nhyehyɛɛ ne wɔn ahwehwɛdeɛ mu. Ɛyɛ atenka kɛsɛɛ paa ara sɛ y'asan ne yɛn asuafoɔ aba sukuudan mu bio! Wɔ nkontaa mu no, gyinapɛn a ɛtɔ so mmiɛnsa mufoɔ resua ɔkwan a wɔfa so twe nnɔma a ekura nkontaahyɛdeɛ mmiɛnsa bɛn edu anaa ɔha ho asɛm, na afei nso ɔkwan a wɔfa so hyehyɛ nnɔma a ekura nkontaahyɛdeɛ mmiɛnsa akuo-akuo na wɔka bom anaa wɔte firim. Wɔ ELA mu no, yɛrekenkan nnwoma a ɛyɛ anansesɛm ne nea ɛnyɛ anansesɛm de ayi nsɛmmisa ano, de apɛ tirimupɔ ankasa ne nkyerɛkyerɛmu fann a ɛdi akotene wɔ mu, ne sɛnea yɛgyɛ nkaebɔ so yie. Fekubɔ adesua de yɛn adwene asi yɛn nkurom a ɛwɔ Massachusetts so, ɛhɔ abakɔsɛm ne aban a edi kuro no so. Wɔ abɔdeɛ mu nyansapɛ mu no, gyinapɛn a ɛtɔ so mmiɛnsa mufoɔ resua biribiara a ɛfa wiem tebea ho wɔ yɛn beaɛ a yɛsuia nsuo ne wiem nsakraɛɛ ho nsɛm. Asuafoɔ anya ahosɛpɛ wɔ sukuu a w'asan aba no mu na yɛrehwɛ kwan sɛ sukuu afe wei bɛyɛ kɛsɛɛ paa ara!

Deɛ Yɛnim

Yiedie Ahyehyɛdeɛ

Ɛsiane ɔhaw a ɛfiri aduane a obi kyi a ɔde ka n'ano mu ba akɔ soro nti, Sukuu no ɛngye kuruwa mu keeke, keeke, anaa aduane foforoɔ wɔ asuafoɔ awodadie ase bio. Yɛsrɛ wo hunu wei na nya nteaseɛ sɛ aduane ho nnoɔma biara a wode bɛwura ɛdan no mu, a ɛnyɛ ankorankorɛ bi na ɛrebɛdi no, yɛbɛsan de amane fie ntɛm paa ara anaa sɛ yɛde bɛkyɛ de apere nkwadaa a wɔde wɔn ahyɛ yɛn nsa no nyinaa banbɔ ne wɔn yiedie. Yɛsrɛ wo ɛnfa awodadie nsatoɔ krataa mma sɛ wɔnkyekyɛ no berɛ sukuu rekɔso no; ɛsɛsɛ wo yɛ wei berɛ a sukuu apɔn akyi. Sukuu no ma yɛn asuafoɔ nyinaa a wɔwɔ ɛfiri Gyinapɛn K kɔsi 3 so "Awoda Nnwoma" wɔ suani biara awoda.

Berε a Wɔba ne Berε a Wɔpɔn

Yεbεpε sε yεkae awofɔɔ yεn nnɔnhwere a yεde ba sukuu ne mmerε a yεde pɔn wɔ 2021-2022 sukuu afe yi mu. Nhyeaseε sukuu apono no bue wɔ 8:30 a.m., na wɔbɛfi aseε amaake asuafoɔ no sε w'aka akɔi wɔ 8:46 a.m. Yεsrε wo gyina wei so yε nhyehyεε.

Berε a nhyeaseε sukuufɔɔ pɔn ma awofɔɔ bεfa wɔn mma wɔ nna fά yε 11:40 a.m., na berε a wɔde pɔn ma awofɔɔ bεfa wɔn mma wɔ nna a wɔba sukuu da mύ yε 3:15 p.m. Sukuu Kaa no nyinaa bεtu afiri nhyeaseε sukuu mu wɔ 11:55 a.m. wɔ nna fά ne 3:30 p.m. nna mύ

Yεsrε wo Hyε no nso: Senea y'atwerε no wɔ yεn ɔwofoɔ/Osuani nsaano nnwoma no mu no, a εbi wɔ yεn wεbsaet wɔ www.akfcs.org no, asuafoɔ a w'ammεfa wɔn kɔsi sε εbεbɔ 3:30 p.m. wɔ da mύ ne kɔsi 12:30 p.m. wɔ da fά no, wɔbεfa wɔn sε wɔyε asuafoɔ a wɔmmεfa wɔn ntεm.

Awofo a wɔmmεfa wɔn ba (mma) ntεm berε a wάpɔn sukuu no wɔbεbɔ no ka \$25 (akwadaa baako biara). Nea εka wei ho no, asuafoɔ a wɔbεsan de wɔn aba sukuu mu bεboro mprensε εsiane sε ɔwofoɔ bi (anaa pbi a εyε no asεdeε) nni beaε εsε ɔgyina gye ne nkɔwadaa no bεhwerε sukuu kaa akwanya no a w'atua ho ka dadaw no nyinaa. **Sε ɔwofoɔ bi ammεfa ne suani no ntεm wɔ sukuu kaa gyinabea hɔ na sukuu kaa no san de ne ba no san ba sukuu mu a, wɔbεbɔ ɔwofoɔ ka \$25 (akwadaa baako biara)**

Nεεse Kasebɔ

Nkaebɔ a εfiri nεεse hɔ a εne sε asuafoɔ a ɔwɔ yareε nsunsuansɔɔ yi mu BIARA ne sukuu nhyehyεε nhyia na ETWA SΕ ɔtena fie na ɔfrε ɔhwε a εdi kan Dɔkɔta ma no kyerε no deε ɔbeye bio. Yεsrε wo to nkra fa abεεfo ntetan so anaa frε animu pono a εwɔ wo suani no sukuu mu kɔma suani no nεεse anaa tikya ma no nhu sε wo suani no ntumi mma sukuu ne nea enti ɔntumi mma sukuu no.

COVID-19 Nsunsuansɔɔ ahodɔɔ:

- Εfoεε (100.0° Fahrenheit anaa nea εboro saa),
- awɔsee, anaa ahopopɔɔ
- Home mu berε anaa home a εnsi so
- Εdεw anaa εhwa a ɔnte a εyε foforɔ
- Honam yaw anaa nipadua mu yaw
- Εwa (a εnfiri biribi foforɔ a wonim dedaw mu, te sε εwa ko-ankorɔ)
- Mene mu kuro, sε εne nsunsuansɔɔ afoforɔ ka bom a
- Abofono, εfee, anaa ayamtuɔ, sε εne nsunsuansɔɔ afoforɔ ka bom
- Tipaeε, sε εne nsunsuansɔɔ afoforɔ ka bom a
- Ahoammerε, sε εne nsunsuansɔɔ afoforɔ ka bom a
- Kataa anaa hwenemu nsuo (a εnfiri biribi foforɔ a wonim dedaw mu, te sε akɔiwadeε ho nsunsuansɔɔ), sε εne nsunsuansɔɔ afoforɔ ka bom awith other symptoms

Sukuu FutufoƵ Kokoam

Sε sukuu afutuo nkorabata no yεn anida so sε yεbεnyε dwumadie afoforo ne dadaw bebree ne mo akyε wɔ saa afe yi mu. Yεde afe-afe BOO-HOO anɔpa aduane a yεde ma Kindagaaten awofoɔ na εhyεε afe yi ase. Nnipa dodoɔ baa dwumadie no ma εyεε nwanwa na yεwɔ anidasoɔ sε obiara firii dwumadie no ase bere a na ɔte nka sε wanya nsem mu nkyerekyerε mu bebree na afei nso wɔnyaa awerεhyem sε εyε da kεsεε ma wɔn mma no. Dee εka ho bio ne sε yεhyεε yεn WatchDOGS no ase Yawoada εbɔ da a εto so aduasa. Yεda obiara a ɔbεkaa dwumadie no ho wɔ Zoom ase! Sε wo ani gye ho sε wobεyε atuwohoakyε wɔ sukuu afe yi mu na w'antumi amma yεn nsem ho ammanεεbɔ anadwo no bi a, yεsrε wo εnsuro sε wone yεn akwankyerε nkorabata no bεdi nkitaho.

Yεnim sε εnyε bere nyinaa na εyε merε sε wubεnyε wo ba ama no ne wo akyε ne sukuu da mu nsem. Wobetumi anya mmuaεε "εnyε bibiara" mpεn pii bere a worebisa no nea εkɔɔ so wɔ sukuu mu saa da no. Nsemmisa a w'ahyehyε no nnidisoɔ wɔ aseε ha yi bεtumi aboa wo ma w'ahyε nkɔmmɔbɔ ase a εbεma w'anya nhunumu kakra aka ho.

Nsemmisa a wobεbisa wo ba a wapɔn sukuu de ahye nkɔmmɔbɔ ase:

- Dεn ade na εsii wɔ sukuu mu nne a w'ani gyee ho paa ara?
- Dεn ade na εsii wɔ sukuu mu nne a na emu εden paa ara?
- Dεn ade na εyε anika paa ara a woyεε no nne?
- Ka biribi a εmaa wo sereεε nne.
- Ka nea wo kenkan no wɔ sukuu mu nne ho asem kyerε me.
- Dεn na wo tikya kenkan kyerεε wo nne?
- Nsonsonoeε kεsεε paa ara bεn na εda afe a εtwaam yi ne afe wei mu?
- Wobetumi de biribi a wosuaa no nne akyerε me?
- Sukuudan mu mmara bεn na wo tikya se εho hia paa ara?
- Ka wo tikya ho asem nokore baako a εyε anika.
- Bere pɔtee bεn na w'ani gye ho paa wɔ sukuu da no mu? Adεn ntia?
- Dεn na worehwε anim wɔ sukuu mu ɔkyena?

Osebɔ

Suban Kan

εbɔ bosome no na yεde hyε yεn nanwɔrwe-nanwɔtwe Suban Kan Osebɔ no ase. Nanwɔtwe biara atikyafɔɔ da wɔn sukuudan mu suani baako adi a wada suban pa a wɔde asi hɔ saa bosome no mu no adi paa ara. Wɔ εbɔ bosome no mu no suban pa no ne **asεyεdeε** na wɔn a wɔdii nkonim wɔ mu nanwɔtwe a εdi kan no na w'atwerε wɔn din nnidisoɔ wɔ aseε ha yi. Wɔyi asuafoɔ no ayε wɔ wɔn ankasa sukuudan mu ne afei nso wɔnya ahomegyeε no bi ka ho wɔ Yawoada a εwɔ nanwɔtwe a wɔdaa wɔn adi no mu.

Deε **Asεyεdeε** kyerε tiawa ne sε yεbεyε nneεma a εsε sε yεyε, na yεagyε nsunsuansoɔ papa anaa bɔne a εbεfiri yεn nneyεε no mu aba no ato mu.

Wɔn a wɔdaa wɔn adi wɔ Nanwɔtwe a ɛdi kan ne:

Kindagaaten

Uriella Nkansah - KJ

Amelia Hendricks - KM

Pearl Hiraldo - KT

Ethan Mwangi - KS

Naomi-Grace Annan - KC

Mylah Woodard - KP

Gyinapɛn a ɛdi kan

Selma Boateng - 1W

Makai Ayantola - 1F

Bobby Kigamba - 1M

Cyrus Acquista - 1H

Ariela Souza Monteiro - 1A

Kendric Richard Jr. - 1D

Gyinapɛn a ɛtɔ so mmienu

Jerome Ofori - 2W

Chris-Joy Mulbah - 2K

Rahnaya Madison - 2C

Xavier Saldana - 2M

Jerald Owusu-Ansah - 2S

Hala Makroum - 2O

Gyinapɛn a ɛtɔ so mmiɛnsa

Zoey Kigo - 3B

Stella Bram - 3G

Karim Kong - 3H

Aida Ankomanyi - 3M

Gianfranco Espina - 3Harms

Vianna Norford - 3L

Week Two nominations are:

Kindergarten

Samuel Dos Santos - KJ

Nehemiah Ayala - KM

Ariya Charette - KG

Tessa Cravedi - KS

Kingsley Boachie - KC

Elijah Lockhart - KP

First Grade

Sefon DeVone - 1W

Anna Bosompem - 1F

Rhema Fawel - 1M

Raelynn Kariuki - 1H

Shelley Escobar - 1A

Nariah Madison - 1D

Second Grade

Vannyah Owusu-Danso- 2W

Adwin Kroma - 2K

Kai Cravedi - 2C

Ann-Britt Kanjia- 2M

Riley Hernandez - 2O

Third Grade

Chief Asafo-Boakye- 3B

Samantha Norford - 3G

Queen Addy - 3Hayes

Raelyn Jedeon - 3M

Kofi Addo Gyapong - 3Harms

Sara Ojen - 3L

Yɛma saa asuafoɔ yi nyinaa ayekoo, ne yɛn asuafoɔ
nyinaa a wɔda asɛyɛdeɛ adi!